



Crna Gora
Opština Kotor
Služba glavnog gradskog arhitekta
Glavni gradski arhitekta

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
glavni.arhitekta@kotor.me
www.kotor.me

Br: UPI-10-333/23-2167-5

Kotor, 17.07.2024.godine

Za: **Bergam Dario**
(za **Zotov Vladimira i Zotova Larisu, po punomoćju**)
Donja Lastva b.b.,
Tivat

Poštovani,

U prilogu akta dostavlja Vam se Rješenje broj i datum gornji o davanju saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenog objekta na k.p.292/2 K.O. Stoliv I, u obuhvatu PUP-a i GUR-a opštine Kotor („Službeni list Crne Gore“ – br.95/20).

S poštovanjem,
v.d. Glavnog gradskog
arhitekta,

Senka Lazarević
Senka Lazarević, d.i.a.





Crna Gora
Opština Kotor
Služba glavnog gradskog arhitekta
Glavni gradski arhitekta

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
glavni.arhitekta@kotor.me
www.kotor.me



Br: UPI-10-333/23-2167-5

Kotor, 17.07.2024.godine

VD Glavnog gradskog arhitekta Opštine Kotor, rješavajući po zahtjevu koji su podnijeli Zotov Vladimir i Zotova Larisa preko punomoćnika Bergam Daria za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenog objekta na k.p.292/2 K.O. Stoliv I, u obuhvatu PUP-a i GUR-a opštine Kotor („Službeni list Crne Gore“ – br.95/20), na osnovu člana 87 stav 4 tačka 1, u vezi člana 88 stav 1 i 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), člana 46 i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG" br. 56/2014, 20/2015, 40/2016, 37/2017), donosi:

RJEŠENJE

I - DAJE SE saglasnost Zotov Vladimiru i Zotova Larisi na idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenog objekta na k.p.292/2 K.O. Stoliv I, u obuhvatu PUP-a i GUR-a opštine Kotor („Službeni list Crne Gore“ – br.95/20), izrađeno od strane "PARALELE" d.o.o. Tivat sa elektronskim potpisom od 13.03.2024.god. u 10:07:05+01'00', u smislu usaglašenosti istog sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji) prema navedenom planskom dokumentu.

II – Do prijave građenja potrebno je pribaviti dopunjene / izmjenjene urbanističko-tehničke uslove u pogledu saobraćajnog priključka preko k.p.296/2 K.O. Stoliv I na osnovu Izjave o zasnivanju stvarne službenosti prolaza UZZ br.330/2024 od 11.07.2024.god.

Obrazloženje:

Aktom br. UPI-10-333/23-2167 od 13.09.2023. godine, ovom organu su se obratili Zotov Vladimir i Zotova Larisa preko punomoćnika Bergam Daria sa zahtjevom za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenog objekta na k.p.292/2 K.O. Stoliv I, u obuhvatu PUP-a i GUR-a opštine Kotor („Službeni list Crne Gore“ – br.95/20).

Odredbom člana 87 stav 4 tačka 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ – br.64/17, 44/18, 063/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), propisano je da glavni državni arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje zgrade, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).



Odredbom člana 88 stav 1 i 3 citiranog Zakona propisano da se poslovi iz člana 87 stav 4 tačka 1 koji se odnose na zgrade do 3000m² bruto građevinske površine, izuzev hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta, prenose na jedinicu lokalne samouprave, te za obavljanje ovih poslova izvršni organ jedinice lokalne samouprave imenuje glavnog gradskog arhitektu.

Do donošenja državnih smjernica razvoja arhitekture primjenjuju se uslovi iz planskog dokumenta koji se odnose na oblikovanje i materijalizaciju (član 215 stav 2 citiranog zakona).

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ovaj organ je izvršio uvid u dopunjeno idejno rješenje u kojem su pored ostalog priloženi: Urbanističko-tehnički uslovi br. 0303-5012/19 od 27.06.2023.god. izdati od strane Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor shodno PUP-u i GUR-u opštine Kotor („Sl.list CG“ – br. 95/20); Elaborat parcelacije br. 8/22 od 03.02.2022.god. izrađen od strane geodetske organizacije „LENDMONT“ d.o.o. - P.J. „GEO BIRO“ iz Tivta, kojim se vrši parcelacija k.p.292 K.O. Stoliv I na k.p.292/1 površine 373m², k.p.292/2 površine 435m² (predmetna lokacija) i k.p.292/3 površine 114m²; Izjava o saglasnosti UZZ br.421/2023 od 03.08.2023.god. ovjerena kod notara Rakočević Nele, u kojoj se navodi da su Zotova Larisa i Zotov Vladimir, kao sukorisnici u obimu prava od po 1/2 idealnog dijela na k.p.292/1 i k.p.292/2 K.O. Stoliv I, saglasni da se planirani objekat na k.p.292/2 K.O. Stoliv I može izgraditi do ivice k.p.292/1 K.O. Stoliv I, i da se saglasnost odnosi kako na sadašnje sukorisnike, tako i na eventualno treća lica ukoliko dođe do promjene nosioca prava vlasništva na navedenim parcelama; kao i Punomoćje UZZ br.555/2022 od 04.08.2022.god. ovjereno od strane notara Rakočević Nele, kojim Zotova Larisa i Zotov Vladimir ovlašćuju Bergam Daria za zastupanje u postupcima pred svim državnim i lokalnim službama, u vezi nepokretnosti upisanih u LN 363 K.O. Stoliv I.


U dopuni zahtjeva dostavljena je Izjava o zasnivanju stvarne službenosti UZZ br.330/2024 od 11.07.2024.god. ovjerena kod notara Rakočević Nele, u kojoj se navodi da je Vladimir Zotov, nosilac prava na k.p.296/2 K.O. Stoliv I, saglasan da se u cijeloj širini i dužini iste parcele konstituiše stvarna službenost kolskog i pješačkog prava prolaza u korist katastarske parcele broj 292/2 K.O. Stoliv I.

Uvidom u katastarske podatke pribavljene od Uprave za nekretnine, PJ Kotor, utvrđuje se da je da je navedena parcelacija sprovedena u katastarskom operatu, te da je u LN 363 K.O. Stoliv I – Izvod od 14.03.2024.god. upisana k.p.292/2 kao šume 2. klase površine 435m², u sukorišćenju Zotova Larise i Zotov Vladimira od po 1/2 obima prava, bez tereta i ograničenja. Na osnovu katastarskih podataka preuzetih sa sajta Uprave za nekretnine, utvrđuje se da su u LN 363 K.O. Stoliv I upisane i k.p.292/1 i k.p.292/3 u sukorišćenju Zotova Larise i Zotov Vladimira od po 1/2 obima prava, i da je u LN 622 K.O. Stoliv I upisana k.p.296/2 u korišćenju Zotov Mihajlovič Vladimira.

Na osnovu izloženog, utvrđuje se sljedeće:

Predmetnu lokaciju čini k.p.292/2 K.O. Stoliv I površine **435m²**, u zahvatu PUP-a i GUR-a opštine Kotor („Sl.list CG “ –br. 95/20). Shodno navedenom planskom dokumentu, za predmetnu lokaciju koja se nalazi u zoni sa namjenom stanovanje u odmaku 0-100m (van cezure), zadati su sljedeći urbanistički parametri:

-Maksimalni indeks zauzetosti: **iz:0,3**
(Maksimalna zauzetost: **130,5m²**)

- 
- Maksimalni indeks izgrađenosti: **ii:0.8**
 - Bruto građevinska površina objekta (max BRGP): **348,0m²**
 - Maksimalna spratnost objekta: **P+1+Pk**
sa mogućnošću izgradnje podruma.

-Podrum (**Po**) je u potpunosti ukopani dio objekta čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Objekat može imati više podrumskih etaža. Ukoliko je namjena podruma garažiranje, tehničke prostorije, servisne prostorije i pomoćne prostorije – ostave, njegova površina ne ulazi u obračun BRGP-a.

-Prizemlje (**P**) je prva etaža sa visinom poda jednakom ili višom od okolnog uređenog terena, tj. prva etaža iznad suterena ili podruma. Ukoliko se u prizemlju objekta ili u njegovom dijelu planira garaža i tehničke prostorije, one ne ulaze u obračun BRGP-a.

-Sprat je (**1-N**) svaka etaža između prizemlja i potkrovlja / krova.

-Potkrovlje (**PK**) može biti završna etaža. Najniža svijetla visina potkrovlja ne može biti veća od 1.40m na mjestu gdje se građevinska linija potkrovlja i sprata poklapaju.

-Završna etaža može biti i Povučena etaža (**Ps**), maksimalno 80% površine etaže ispod. U tabelama Urbanistički pokazatelji gdje je naznačena spratnost sa Pk, znači da se može koristiti Ps.

Vertikalni gabarit objekta planskim dokumentom se određuje kroz dva parametra:

Za spratnost **P+1+Pk** maksimalna visina novih objekata je dvije etaže+potkrovlje ili povučena etaža bez obzira da li su to npr. suterena+ 1 etaža ili prizemlje+1 etaža.

Za spratnost **P+1+Pk**, maksimalna visina do vijenca iznosi **10,0m**, a do sljemena objekta sa kosim krovom **12, 0m**, dok je kod objekata sa ravnim krovom maksimalna visina **11,50m** do krajnje gornje kote atike ravnog krova.

Horizontalni gabarit:

PUP-om Kotora za užu zonu UNESCO utvrđuje se maksimalna horizontalna dužina gabarita objekata na **24m** za prednju fasadu koja čini pročelje objekta. Pauza između dva objekta koji mogu biti povezani sa prizemnom etažom iznosi 8m. Navedenu pauzu po mogućstvu koristiti za sadnju visokog zelenila.

Građevinska linija:

PUP Kotora utvrđuje zadnju i bočne građevinske linije na **3m** od ivice jedinice građevinskog zemljišta – lokacije.

Do ivice parcela može se graditi samo uz saglasnost susjeda.

Prednja građevinska linija se utvrđuje u skladu sa susjednim postojećim objektima ukoliko ih ima. Ukoliko nema postojećih susjednih objekata, prednja građevinska linija je **3m** udaljena od linije jedinice građevinskog zemljišta.

Podzemna građevinska linija (GL0) predstavlja liniju do koje je moguće graditi podzemne djelove objekta (podzemne etaže). Iste mogu zauzimati veću površinu od gabarita objekta u nivou prizemlja, odnosno podzemna građevinska linija ka javnoj površini može se naći na regulacionoj liniji ili u izuzetnim slučajevima prolaziti ispod infrastrukturnih objekata koje čine javne površine (ulice, trgovi, parkovske površine...), spajajući lokacije u jednu jedinicu građevinskog zemljišta. Na ostalom dijelu (bočne i zadnje građevinske linije) mogu se postavljati do ivice vlasničke parcele ali ne smiju narušiti stabilnost susjednih objekata).

Prema PUP-u opštine Kotor, otvoreni (nenatkriveni) bazeni sa pripadajućom plažnom površinom na terasama, krovu i u nivou terena, krovne neprohodne terase i bašte, ne ulaze u ukupni BRGP kompleksa.



PUP-om opštine Kotor definisane su smjernice za oblikovanje i materijalizaciju:
„Oblikovanje objekata mora biti usklađeno sa strukturama neposrednog okruženja, u pogledu osnovnih parametara forme i principa organizovanja fizičke sredine. Prilikom oblikovanja objekata treba voditi računa o jednostavnosti proporcije i forme, prilagođenosti formi objekata topografiji terena, prilagođenosti klimatskim uslovima i upotrebi autohtonih materijala i vegetacije, odnosno treba uvažiti načela: jedinstva, ambijentalizacije i kontekstualnosti prostora.

Materijalizacija objekata treba da poštuje ambijentalna svojstva područja, kroz upotrebu kako autohtonih elemenata tako i savremenih materijala, čija boja, tekstura i ostala vizuelna svojstva afirmišu ambijentalne kvalitete planiranog područja.

Imajući u vidu gore navedeno, za urbana naselja se utvrđuje mogućnost gradnje svih arhitektonskih stilova (voditi računa o međusobnom uklapanju arhitektonskih stilova), dok se za ruralna naselja utvrđuje obaveznost primjene tradicionalne / vernikularne arhitekture ruralnog naselja i to minimum za pročelje („prednja / glavna fasada“) planiranih objekata.

Preporučene boje RAL

9001, 9002, 9003, 9016, 9018, 1013, 7032, 7035, 7047.

-preporučena upotreba prirodnog kamena u svijetlijim monokromatskim tonalitetima, aplicirano minimalno 30% površine cjelokupne površine fasade objekta.“

U opštim uslovima za izgradnju novih objekata između ostalog se navodi:

-prilikom dalje projektantske razrade, posebnu pažnju obratiti na arhitektonsko oblikovanje, s obzirom da treba da predstavlja jedinstven i prepoznatljiv prostor, prožet različitim namjenama i funkcijama;

-likovno i oblikovno rješenje građevinskih struktura mora svojim izrazom da doprinosi opštoj slici i doživljaju ekskluzivnog primorskog mjesta, svojom reprezentativnošću i kvalitetom izrade;

Uvidom u dopunjeno idejno rješenje, na osnovu datih podataka i priložene Izjave projektanta, konstatuje se da je na predmetnoj lokaciji projektovan stambeni objekat spratnosti **Po+P+1+PS**, bruto građevinske površine **346,84m²**, površine zauzetosti **127,62m²**, ostvarenog indeksa izgrađenosti **0,79**, indeksa zauzetosti **0,29**, dozvoljene visine, i u okviru zadatih građevinskih linija, osim prema k.p.292/1 K.O. Stoliv I, u skladu sa navedenom saglasnošću istih vlasnika. Na osnovu prethodno navedenog, konstatuje se da su ispoštovani zadati urbanistički parametri.

Nakon sprovedenog postupka, zaključuje se da je predmetno Idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenog objekta na k.p.292/2 K.O. Stoliv I, u obuhvatu PUP-a i GUR-a opštine Kotor („Službeni list Crne Gore“ – br.95/20), izrađeno od strane "PARALELE" d.o.o. Tivat sa elektronskim potpisom od 13.03.2024.god. u 10:07:05+01'00', **usaglašeno** sa smjericama za oblikovanje i materijalizaciju objekata koje propisuje planski dokument, kao i sa osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost, odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji), na osnovu čega je odlučeno kao u **tački I** dispozitiva rješenja.

Imajući u vidu da je u predmetnom idejnom rješenju pristup lokaciji i objektu prikazan preko k.p.296/2 K.O. Stoliv I u skladu sa Izjavom o zasnivanju stvarne službenosti prolaza preko navedene parcele u korist k.p.292/2 K.O. Stoliv I (pri čemu način pristupa u izvjesnoj mjeri uslovljava arhitektonsko rješenje), da je u priloženim Urbanističko-tehničkim uslovima saobraćajni priključak definisan preko planirane

saobraćajnice (koja nije izvedena), a da je članom 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano da investitor, odnosno projektant može podnijeti zahtjev za izmjenu odnosno dopunu tehničkih uslova sa predlogom drugačijeg rješenja u pogledu priključaka, radi efikasnosti postupka, riješeno je kao u **tački II** dispozitiva rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od petnaest (15) dana od dana dostavljanja, Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, preko ovog organa, taksirana sa 5,00 Eur-a administrativne takse.

v.d. Glavnog gradskog
arhitekta,

Senka Lazarević
Senka Lazarević d.i.a.



Dostavljeno:

1. Bergam Dariu (za Zotov Vladimira, po punomoćju)
Donja Lastva b.b., Tivat
2. Bergam Dariu (za Zotova Larisu, po punomoćju)
Donja Lastva b.b., Tivat
3. U spise predmeta
4. a/a